



## Критика олохко кириитин хонтурууллуубут

**СЫЛАН ФЕРМАЛАРЫГАР—БҮГҮН**

БУ ОТДЕЛЕНИЕДА быйыл утту маңынанында туркестанын, фермаларга үзү төрөнин жеткөбүн, эбн айылын измитин, суюнды даңызы түстарьынан «Сана олох» ханымна от ынын З күнүнэр бекештәммит ушакын критический ыстыбылаң сишили суруддубулута. Эмиш ашыпты ынга Болтоғо фермаларыгар үттү ишни охсунуута бедең итэбастар бааллара мыйылдыбыта. Инициялдың ССКП райкомун борбору Сабурууский затынан сохозана утт ынның таңалрыллабыт туулуплубат халыны түзүнен бопшурдуу анын минизен дүүлүздөйтүү уонна түзүннөн уураасы ылмымыста.

Ханым критиканы көтибүлүттөн, партийнай уураах тахсынанын ыла балачын биримэ ааста. Оттан Сыланың таух хамсаевын таңыста?

МИЭСТЭБЭ СЫЛДЫАН балистәххә, халыктан тахсынан сохоза, отделение галапталарынан төрөнин дыңаллары мыйылдың курдуктар. Ханым критиканы, ССКП райкомун борборун уурааца партийнай борбора, изилдүү Советын иеролюмутар дүүлүздөйтүү, түшенинда уләннөттөргө гиердада ирдэбильләр итепнүллүбүттөр. Од түмүнгөр фермалар ишни ардыларыгар социалистический күнталауды усулубуйыттиң ишнүүлдөн, олор туулушыра декада ахсын берэбәркәләнән, бастыбың фермада көнөрүлдө съездыр анылает уонна уруг илгө чороно туттарылар буулбут. Ыланыңкыттар күрөхтөшүллөрдөр монгайты, никис, үнүс миэстәләр ылбүттөрдө харчылан биримий, олохтоммут.

Бостууктар эмиш күрөхтөшөн үзүлээлиниң таңынан баланын төлүрүүгө, ыланыңкы сүйүнүн ишчеллэхтин меччиңнеге экиннөннөн таңын үздөттөлүбүт. Уттү фермаларга утту маңын сорудаңын таңыруу, үзү режимине тутууу, эбн айылын сөгрүү, ыланар үттү марас буулбута чончу хонтуруултагы ылмаллабыт.

Үттү маңын үздөттөнгө, хаачыстыбынын түп сарыга «Чолбон» ыччаш-комсомольской ферма колективи отделение бары маңынкыттарыгар ынтымыры таңааран, от ынында ыланыңкын анара төлөрбүт. Гү көнүлөзбөн узасай оре көтөбүлүтүгө кемелөйтөн сөн эбет.

Фермалар ахсын күнгүл ыланар ынаахаа 30 түүк көнинеңдерин оғарып сиэзэр буулбуттар. Сорок мөлхөтүк үзүлүп бостууктар аттын дыңноруунан солбүллүбүттар, холобур, Тамныңкыттар бостуутунан коммунист В. С. Оконешников анымыйт.

ХАНЫМАТ ЫНЫНЫЙТИН оңир таңырьз үзүнүн торбобүт ынахтары подсокын дизен аттави ынбаңка сиркеттүннөрдөн баары эта. Ону учуттаса 70-ча итшиник ынчын тутай фермаларга аздалы маңынкыттарыгар сөньярлыкттар. Хөргө сыйылыкка А. С. Кильде-ва, Х. Н. Новгородова дизен санга маңынкыттар анынан итти шинниң субан съездынан ынахтары маңын олохтоммут.

«Инди тишин — инди айы усулубуйын дизен төбөлөөх разделга ынтыллабыт. Тамныңкы сыйылыкка баар итэбастар үгүстөрө туратынлыбытар. Нәйнлизк рабочийдара уонна салуусалахтара зөртүү тишини мусталайын бирбүттөр. Эбн айылынин изстатигер оғорор дыңаллары мыйыллабыт. Од эзәрни бу фермада зөртүү тишини нормаларыннадар таңынчи турара эбн айылын дадайдых сөнтиңгө мәйбәндөзүн курдун измәндөзүн эбет. Ону туратарга управляемый таб. Трофимов Д. Д. паары үескөттердөн биргөн туртакын азалттарынан дизен арзанырбайт.

**КУОТАЛАНДАР ОРОЙУОММУТУГАР  
Алексеевскайга**

Оройуон сохозтарын отчуттара уун куран күннөрдөн мунтуурдуу түбәнан сүйүнгө сүмдүннөзүндорох эзңүтүгө балынаныннан түрлүн төттүм нөхтүк ынталлар. Ордук таңаарылалтык «Таатта» сохоз Чөрөхтөөнүү (управляемый избеннинин төлөроччу П. П. Савин), Туора Күлдөйнөр (управляемый И. А. Кичкин). «Көкжумын» сохоз Ди. Петров атынан (управли-

тина. «Таатта» сохоз градаңка күннөр).

Байыл оройуон үрдүнүн 3150 гектар сиртэн турорхаттах культура үүнүттө хомулдуу таңа, гектартан 12-лиң циттер бурдук ылалтылаахтаа.

Бурдук хомуура бу тиразда, Е. С. Большаков (Чөрөх) салайтар азенота таңындах ынан 12 күнүттөн бурдуу ту быйынан сазалат.

«Таатта» сохоз градаңка күннөр.

Байыл оройуон үрдүнүн 3150 гектар сиртэн турорхаттах культура үүнүттө хомулдуу таңа, гектартан 12-лиң циттер бурдук ылалтылаахтаа.

Бурдук хомуура бу тиразда, Е. С. Большаков (Чөрөх) салайтар азенота таңындах ынан 12 күнүттөн бурдуу ту быйынан сазалат.

Сорок фермаларга мыйылдыбыт итэбастар изм да туратында иштөрүн баштаптиң таңдаах. Чолбон, Тамныңкы утту түгар бууна кирдээх. Мания учуттук Ф. Н. Дыятченко мыйылтуктук үзүннөрдөн салалта холбүрүү буолар.

ОЛГОМ ҮҮТ ИННИН социалистический мусталынын инициатора «Чолбон» миччы, комсомольский ферма колективи күнгүл 959 ишлүгүмүн утту ылан, сорудаңын сиңгизилүү толорон ишэр. Мания «Бүгүн ким бастаат» дизен экранында М. Н. Макарова мадынин жылбынылаарын таңсан ынныл флагиңүнен балыттанын атыттарга холбүрүү буолбут. Бу иллээх эдер коллектив учүгээнд үзүнүр эрэ буулбанды, түншлэхтүнкүн сыйнинара, атыттарга коммюните ордук көрөнбөллөх. Чолбоннор бойдлар атагынгөрдөр таңынан биес сиризиң «Атчуттарга» салынан конверт кордерен борту дизайн бинарлаптаса. Онон ычнат — сүрүн жүүс дизайн ханым сурдуута ессе чингизлийбүт.

Бечэт критиканы олохко миддирине үйнээ мыйылдыбыт курдук, миңстэр сорок таңынан дыңаллары мыйылдыбыттар. Од түнин барын Сылан сыйылыктырмак меччиңдөгүн мыйылтара үттү маңын үздөттүнгө билүүнди да улжан хамсаанын тахса илик дрезн таңга тишибүт. Од курдук, отделение 32 маңын сыйтальынан сэттэ ындаах балыкчыннорд башар-суюу түрдээ эрэ толорбут, от ызыгыр бирдүйн фуражнын ынхтактада ортуунан 10 тоннанан кымаллыбатат. Билинч отделение үрдүнүн күнгүл түрт таша эрэ үттү ылышлар. Ылан ордун Көрдүгүннөх уонна Тамныңкы фермаларыгар намында.

ҮҮТ ИННИН ОХСУКУУ итшиник туркестана изине биринчиңдердөх. Олортон биер дэстэр ыннынкыттар үгүстөрөн таңынан сыйыннорд балыкчыннорд анын-минзән, ичэйэн үзүнү боттара буолбут. Од түмүнгөр фермалар ахсын таңтарын сите бирбөрт, азаны изинең буолы байтакырыбыт көрнээштэй, ыланынкы итшиник оларинийдэй, измүнчире-сыйыннорд эбн айылын үгүстүрк сиене түтгэйдик маңында улажан итэжээ. Онон бу оттунан салалта, специалистар ызашынкыттара ситеех иердебуул турорлалтар, оттон сана үзүлээн эрэ эзэр ыччательдэг балычын көмөнөдлөр, наставничествоны тарийаллар эрдэлдүснөт. Быват, үттү маңын үздөттер түбүгөр сиенүн нысыпарынан, сыйын, сыйбашын бирзэн үзүнүнхүү наада. Бу бирзэн он дыннорд, үрдүн иердебуулых биримдөйн ынах төнөнү бирерди эрэ ынчын таңмат.

СУБУРУУСКАИ ААТЫНАН сохоз салалтата уопсайынан, Сылан отделенинин иштөннөй тэрслэгээ чуолаан ханым критикантай таңындах тиңиң элохх, күлләрэн, ССКП райкомун борборун уурааца тахса таңа, сорудаңын таңынан салалта, специалистар ызашынкыттара ситеех иердебуул турорлалтар, оттон сана үзүлээн эрэ эзэр ыччательдэг балычын көмөнөдлөр, наставничествоны тарийаллар эрдэлдүснөт. Быват, үттү маңын үздөттер түбүгөр сиенүн нысыпарынан, сыйын, сыйбашын бирзэн үзүнүнхүү наада. Бу бирзэн он дыннорд, үрдүн иердебуулых биримдөйн ынах төнөнү бирерди эрэ ынчын таңмат.

СУБУРУУСКАИ ААТЫНАН сохоз салалтата уопсайынан, Сылан отделенинин иштөннөй тэрслэгээ чуолаан ханым критикантай таңындах тиңиң элохх, күлләрэн, ССКП райкомун борборун уурааца тахса таңа, сорудаңын таңынан салалта, специалистар ызашынкыттара ситеех иердебуул турорлалтар, оттон сана үзүлээн эрэ эзэр ыччательдэг балычын көмөнөдлөр, наставничествоны тарийаллар эрдэлдүснөт. Быват, үттү маңын үздөттер түбүгөр сиенүн нысыпарынан, сыйын, сыйбашын бирзэн үзүнүнхүү наада. Бу бирзэн он дыннорд, үрдүн иердебуулых биримдөйн ынах төнөнү бирерди эрэ ынчын таңмат.

СУБУРУУСКАИ ААТЫНАН сохоз салалтата уопсайынан, Сылан отделенинин иштөннөй тэрслэгээ чуолаан ханым критикантай таңындах тиңиң элохх, күлләрэн, ССКП райкомун борборун уурааца тахса таңа, сорудаңын таңынан салалта, специалистар ызашынкыттара ситеех иердебуул турорлалтар, оттон сана үзүлээн эрэ эзэр ыччательдэг балычын көмөнөдлөр, наставничествоны тарийаллар эрдэлдүснөт. Быват, үттү маңын үздөттер түбүгөр сиенүн нысыпарынан, сыйын, сыйбашын бирзэн үзүнүнхүү наада. Бу бирзэн он дыннорд, үрдүн иердебуулых биримдөйн ынах төнөнү бирерди эрэ ынчын таңмат.

СУБУРУУСКАИ ААТЫНАН сохоз салалтата уопсайынан, Сылан отделенинин иштөннөй тэрслэгээ чуолаан ханым критикантай таңындах тиңиң элохх, күлләрэн, ССКП райкомун борборун уурааца тахса таңа, сорудаңын таңынан салалта, специалистар ызашынкыттара ситеех иердебуул турорлалтар, оттон сана үзүлээн эрэ эзэр ыччательдэг балычын көмөнөдлөр, наставничествоны тарийаллар эрдэлдүснөт. Быват, үттү маңын үздөттер түбүгөр сиенүн нысыпарынан, сыйын, сыйбашын бирзэн үзүнүнхүү наада. Бу бирзэн он дыннорд, үрдүн иердебуулых биримдөйн ынах төнөнү бирерди эрэ ынчын таңмат.

СУБУРУУСКАИ ААТЫНАН сохоз салалтата уопсайынан, Сылан отделенинин иштөннөй тэрслэгээ чуолаан ханым критикантай таңындах тиңиң элохх, күлләрэн, ССКП райкомун борборун уурааца тахса таңа, сорудаңын таңынан салалта, специалистар ызашынкыттара ситеех иердебуул турорлалтар, оттон сана үзүлээн эрэ эзэр ыччательдэг балычын көмөнөдлөр, наставничествоны тарийаллар эрдэлдүснөт. Быват, үттү маңын үздөттер түбүгөр сиенүн нысыпарынан, сыйын, сыйбашын бирзэн үзүнүнхүү наада. Бу бирзэн он дыннорд, үрдүн иердебуулых биримдөйн ынах төнөнү бирерди эрэ ынчын таңмат.

СУБУРУУСКАИ ААТЫНАН сохоз салалтата уопсайынан, Сылан отделенинин иштөннөй тэрслэгээ чуолаан ханым критикантай таңындах тиңиң элохх, күлләрэн, ССКП райкомун борборун уурааца тахса таңа, сорудаңын таңынан салалта, специалистар ызашынкыттара ситеех иердебуул турорлалтар, оттон сана үзүлээн эрэ эзэр ыччательдэг балычын көмөнөдлөр, наставничествоны тарийаллар эрдэлдүснөт. Быват, үттү маңын үздөттер түбүгөр сиенүн нысыпарынан, сыйын, сыйбашын бирзэн үзүнүнхүү наада. Бу бирзэн он дыннорд, үрдүн иердебуулых биримдөйн ынах төнөнү бирерди эрэ ынчын таңмат.

СУБУРУУСКАИ ААТЫНАН сохоз салалтата уопсайынан, Сылан отделенинин иштөннөй тэрслэгээ чуолаан ханым критикантай таңындах тиңиң элохх, күлләрэн, ССКП райкомун борборун уурааца тахса таңа, сорудаңын таңынан салалта, специалистар ызашынкыттара ситеех иердебуул турорлалтар, оттон сана үзүлээн эрэ эзэр ыччательдэг балычын көмөнөдлөр, наставничествоны тарийаллар эрдэлдүснөт. Быват, үттү маңын үздөттер түбүгөр сиенүн нысыпарынан, сыйын, сыйбашын бирзэн үзүнүнхүү наада. Бу бирзэн он дыннорд, үрдүн иердебуулых биримдөйн ынах төнөнү бирерди эрэ ынчын таңмат.

СУБУРУУСКАИ ААТЫНАН сохоз салалтата уопсайынан, Сылан отделенинин иштөннөй тэрслэгээ чуолаан ханым критикантай таңындах тиңиң элохх, күлләрэн, ССКП райкомун борборун уурааца тахса таңа, сорудаңын таңынан салалта, специалистар ызашынкыттара ситеех иердебуул турорлалтар, оттон сана үзүлээн эрэ эзэр ыччательдэг балычын көмөнөдлөр, наставничествоны тарийаллар эрдэлдүснөт. Быват, үттү маңын үздөттер түбүгөр сиенүн нысыпарынан, сыйын, сыйбашын бирзэн үзүнүнхүү наада. Бу бирзэн он дыннорд, үрдүн иердебуулых биримдөйн ынах төнөнү бирерди эрэ ынчын таңмат.

СУБУРУУСКАИ ААТЫНАН сохоз салалтата уопсайынан, Сылан отделенинин иштөннөй тэрслэгээ чуолаан ханым критикантай таңындах тиңиң элохх, күлләрэн, ССКП райкомун борборун уурааца тахса таңа, сорудаңын таңынан салалта, специалистар ызашынкыттара ситеех иердебуул турорлалтар, оттон сана үзүлээн эрэ эзэр ыччательдэг балычын көмөнөдлөр, наставничествоны тарийаллар эрдэлдүснөт. Быват, үттү маңын үздөттер түбүгөр сиенүн нысыпарынан, сыйын, сыйбашын бирзэн үзүнүнхүү наада. Бу бирзэн он дыннорд, үрдүн иер

Уон бәһис ыңғырбылаах оройуоннаабы Совет тохсус сессията  
**ТЭҮЛЛЭРТЭЭ ДОРУОВУЛАТЫН ХАРЫСТАВЫЛЫН—  
ВИЛПРГИ КОРДӨВҮЛЛЭР ТАЛЬШАРЫГАР**

**Д**епутаттардың ор-  
дууышыны Советтын IX сессиясын-  
тагар ССРН XXV жылдын чуралы-  
тараңдар төп тарбияниздын ор-  
дуктана жеңишкөр, санитарияның  
дисципліндер үзүгөри түсүларар дөс-  
түсшүрүп түстүрүнүүлэв болуштурунчы-  
далышлааты эмий ордууышыны  
хәлбөнүүгүн кылаабызий врачи  
А. Н. Пермяков олегди.

Партия ХХV съездия историетеккай уураахтарын олоххе кылдаринин сибастызан ами үздөйткөрүнөн ооругү даруобуздытын харас-табылыктар национальнын ортолутар эмтийр. санитарий-чиңдигирдэр үзүлэри ыстыктуу инициа диәни кийин хардаштары отордуужар. Ошунда эмтийр-профилактический учреждениелар сөттөрийн қынгатын, материальны-технический базаларын берергөттүү, инвалидари үрдүтүк квалификациялаах үзбөйттеринен, избылизмынин медицинской комитети хамчышымын тулсыры, иници күлтүрратын, хамчышыбытын үздөтүү быйкаарар оруоду ылаллар.

Эми оройоннасы хөлбөүсүг адмиинистрацияны, партийнай, професиозной уочын иемсөмчөлүкский терилтакээр ишенимдөрдүү Советтар исполнкомдоры, ханаийстыбайлан төрлийнээр эмтияа хөлбөөнцөр эми учрежденияларын үзүүлтийрийн саналта түмүнгэ, ишилдэрийн-санад оттуунээ пичигто, засагийн-профилактический, санин-арийн-чөбүгүрдээр дынажлалыры түншсүүлэгээ бэлэннэх, утумнаах уочын мытталлар.

Ол курдук, Хатылыгта участковай балыбыш, Чакырга фельдшер-хэй-апушерской пүүн тутуулсан улсын хангарилар. Оройоннацы түббодьница, Даригт участковай балыбынатын дынолар ханиталь-найдын аромунчизин. Оройон-жиншийнээнд балыбынны изегитор замалтан 75 мээстэлэх салга пор-тус тутуулсан быйылтын сүл ани-хэй улсын хангрөр ныалгана. Нындаашийг амбулаторија тохи алтекада иллан дын бу-туунна. Бахсы участковай ба-лыбыната уукин итээр системийн түллээрлийн. Оройонгага 310 чуйка баар, итихи 10 тынзын-а ийн банигар таанвардааха 190 циссар. Ву күнбаян сух. Оро-уултга үзүүлир врачтар ахсаан-ара отуччаца тийда, быйыл

ның калылдаро күттүллэр. Ити-  
и сарға 190 орто үорахтөөх ме-  
дицинскай калдтар үзүннеллэр.  
Нылтыя бары участковай балым-  
алар врачтарынан толору хаач-  
ысмийшадар. Соловьевтаңы (са-  
годиссей М. И. Макарова), Ди-  
нилзеби (кылабынай врач  
М. Аваньев), Бахсызы (са-  
годиссей А. Н. Егоров) участ-  
ковай балымналар, Хайатсыт-  
кары, Одыулуннаң ФАП-чар  
үтгэйдин үзүннеллэр. Ыарыңа-  
рга амарах сыйнанаах, изи-  
ганинъ ёртотугар авторитеттүн-  
дүнапар эми үзбенттерин ахсаа-  
ж күннэг збиллэн ишер. Холо-  
тур, хирург Д. В. Параба, врачи-  
р А. В. Попова, К. Г. Санников,  
И. Иванова, Е. А. Маркова,  
кушер-гинеколог А. Н. Слепцова

сон. Миңстәрдәнин зин учредениеларын оруоллара үздөттә

Кадрдар түстөлөх квалификациеларын үзүлтүүнүң даңычыстырылыштын түсарымыга улашып борулаллаа. Орто үөрөхтөөн медицинисий үзүйлштердигү сыйыг үе-түарт соңу семинар бориллэр, аттестацияллашынын мынтыллар. Сорохтор республикалык базатыгар үздөтүнүүлгөрүүлүү. Орайбуюн изийлигизмийэтийн уюна омурткы тарыкталалардың ишкес катарнияллаа. Академиянын управление 23 №-дээх аптекада эмгекен-томуунан даңычылар. Бу түмсүүлээлд колективдин сыйы пайызы билгелүүлүрдүүлүр. Биһиги үзүбитечтүүр манынчы сорох сүйтүннээс эршигтүүр. Дишир салтын дақылааттады, эмтиш-санитарлардын хойбончуктуунын колективтәрдөн ишкес арналыларынан мынтыллар социалистической күттөлөшүнүү, байзаттаринин дамларин үчүгайдын биһиглаабнаттус эдер специалисттар блар булат-

Санитарий-сараптар уонна слегкиннадаң шарыллар тарбаптың арасын боспор дынаштар эмп холонутун үзгөтиң сүрүн хайысқа-ла. Билигии изіншіләштің дору-уяттың флюорографической изынданған бәрәбәрлікке заңғынан мұтыллар. Туббөльшіца уон-да оройуонаады салыпидстанция-старинен саңға бактериология-кай лабораториялар анылған.

зеллиллэр. Саллигизин ыл-  
вааччылары бактериальтай-  
тымдан эмтээний олохxo кири-  
п. Од аэрэри түббельница ы-  
азбынын враха А. П. Михайлова  
орийр-методический кийин бы-  
шытышан байтийн анализи мол-  
дуктүк толорор. Учаастканды  
ми үзүүнтүрөн квалификация-  
арын үрдүннүүг, сага нымзаза-  
ы олохxo киалэршиг, үз тү-  
үүгүн хоятурууллаанынга, ыры-  
мыга билдүр-көстөр үзүүн ышап-  
ата. Сыстыганинаах инфекцияла-  
нын шалдыры, 1971 салын түн-  
життэххэ, 20,8 биринчи, од ий-  
нор саңаарарга 68, дисентерия-  
4 биринчийн аччаата. Ово даруу-  
куязын харыстааныгта улаан  
олбомто ууруулсан, аллы 1980  
иллаафар иинки тогул азийзат-  
ниригээр дээри саастаахт, ри-  
ратабий иштэн жоруудар, бэра-  
нэркээздиннэр, кинизэр доруу-  
ий буолууларын иини арас  
түрттээх үзлэр утумнаах тик-  
шүүлдиллэр.

Эми учреждениеларын материалый базаларын бөлөргөтүүгө тараппап Эристини азтышан союз, азыятаанах уонина Чакыр избийектерин Советтара дынуннаах көмөнү оңородлор. Балдарга учис-  
ковай балымналар, Фельдшер-  
хайдакушерсай шууннар тиис-  
кой дыизизи ханачылтынылар,  
ол айы биримдигөр капиталь-  
ий орамуунназр чытыллаштар  
ни үлгүйттэр септеех оморор  
кизин, коммуналык комензен-  
блору туникаллар, ол да ишитти  
сырдарты кадрдар олохусудан  
иззединнээр ситипиллар. Хою-  
уох иши, атын ханаайыстыбы-  
ар бары манынк обөбүлү оңор-  
оттор. Бу түмүгөр бишити үчүс-  
частновай балымналарбыт, ФАП-

кыларда, тымның дындарға үз-  
лишті күнделілдер. Капчалына  
орондеги барынештер мұтын-  
лабыктар Мутудай Сыланг уча-  
тқынан балықшылар билдірді.

из шире обозначая штитахылда. Кинин аптека таалыр дын огулус эрга, кынарадас. Угус даанындалар, детсадтар көрдөбүлүк хялан да эшпештээбэт дызилер, уланындар. Балыгин дастаны эмгерилтэээрээ эзтинир средстества рашан, мебелацион, техническое оборудование и ларьи из мрамора, скульптура из гранита.

Кадрдари олохсунан ұлғыннан-  
да болғомто бидигин да уурулду-  
бат. Аасындын 4 врат, 10  
ортосуңда медицинскэ гче-  
циальностаалтар атын ороиуон  
нарга барбылттара. Майтан соз-  
теек түмүктәри шигстор көм кел-  
ди. Миндидалык (сабиздиссер  
А. Г. Григорьева), Кытаанык (саби-  
здиссер А. Н. Пудова) участ-  
ковай балымыналары, Талей Да-  
ригин, Болотоғо, Хаддар ФАН-ра-  
ордук молтахтуу үзүнчүлөр  
Хадаар, Даирит дистомбинаты-  
рыгтар. Болотоғо дъаанылатылар  
инфекционной шармылар базасын-  
нанлар. Оразовор дъаахтазав  
врачебной көрүүнен, борбизнес-  
мен утумваалтык хабыллыкттар  
Ити түмүгөр маракашык орол-  
нуу түбелтаптара тахсар.

Эми үзгөнттәре миңстаптарға бейнәләрип учаасткаторын салып тарый түрүгар болғомтолотту сизүү уурбаттар, олохтоох салал тава болптурууны сытымыткү түрүорсубаттар. Ол ишнән санитар най-чөндигүрдөр үзләри мытынга үгүе маражаттар үсүмүүлдөр. Сорох общественний терилтгээл бу сүолталдах болптурууска калыптык сыйманнаналлар. Холонбур, ово эт-хаан еттүэн сайдым түргар, чөгизен-чөндик буюуугу-а витаминдах азыльыктар, он ишнәр үргүг ас улахан сүолталдах. Ити үрдүсий биһиги оройкумчук түргар бу болптурууска төнгүй сыйман туоратмала ишнә. Кинчлардың аялан арғын тэрүлтәләр бородуукта арасас көрүнүүн азалимчылар азынталыбаттар, молочий кухнина үүт бородуукталарынан утумналахтык хааччылыбыт буюланыбыста-быста үзләннir. Оскуулда киризен ишнәнезди свастаа орхонордо үзүннir тэрүлтэлэл олус ныараадастар, онон санитар най ирдебилгэ үгүстэрэ энгизүүлбөт.

Оройуон үрдүсиз балының газзэрлерин упсай туруга мөлтөх. Угус производственней участкага олох дағыны сукттар. Айгарас Карт Марке азынан союза территориялыгын Урах-Күөрөвдө Голоонтиго, Толей Дириштер узини союз хининтэр Дыбысылаңа сыныстата үзүлөбөттисәр. Угус фермерларга, бикримилән макларга, киповой туалеттар суюхтара, амнистии дүккәннәрбет буодуэттегидей. Ити кининтән олохтоо Союзтар исполноминара, хәнәнисе тыбалар, тувааннах тәрілтэләс салайааччыларда синтарици-шибаңыздырып ұләнен утумнаахтың былданындахтық дырыктаналларын ирдебили тууораллар збит дине.

затынан союзда салалтата, Болото, Салаш, Хадаар наинчи тарих Советтарын пеполкоңызы аны тарыхталарын мектебхүкүмдөйлөрдөрдөн дайаллар, көмөлөре суох.

Нәнисапылдах шуундар производственній участкатора фермаарга түпсарың оғоруу, жана бердүү, ыраанырдар-чабдаасырда үйнэр баланындастырылган баттар. Эргизи таршутатардың объектары, эт уонна үүт башчылык оюндуулар таҳсар фермаларын санитарий түрүктара көдөбүлгө ашигаттаболт. Ийэр уонна харысталыны, ыраанырдың

туунаң толкайдуу да барбаттар. Бөгү-сымның кутар аныктасып, сирдэр күргүләрэ суюх, ұматындыктын лыбанттар. Итилір бары сыстың да даахырылар таҳсыналарын борччиниззаринен буюлаллар. Нан тиңдиң доруобуйястан харыстаңының болшурустара сельсоветтегесекцияларыгар да, исполнкомындар да борт садаихиң дыңғалы тарар, сорохтор олох дағачы на дландашыны дахшиттар. Бишкек эң илмениншыт бынарымыллара да даах туулан шөршип ирдин, логотуруозауу да сорумнанттар. Казастанлиниң, бороткоуколты түрдүнүү да бүлпүтүп курдук сымнылар.

Даңылааты дүүгүлгүннө

- тилеткестілік сыйларыттар санитарнай-жабдатырлар үзенін ісін-лиңшындағы жағдайлардың утум-нахтық мыттығы омың тәрттап-ларниң еріғ бары ханағайтынба-лаңар утумнаң ішіндегі Сөветтеге-рын салайшачыларға ұзаки мыт-тахтахтар. Инфекционный мыт-рындары уттары охсузууга сүрун-төннүндең дың олорор, ұлалар усулу обийлармын түпсарыны, оғо утумнаң арғын, обществоңнай абыл-лық тәрттап-ларни санитарнай туруктарын ирадзиялға сөн губер-ниндерин туруоруллохота? «

Эмп үзбенттерин иниции со-  
рустарыңын сана нымалары,  
билигити превараттары ини-  
ции олохтоонуу, избилизацияны  
корууну-истинини, эмтээйини  
түлсарызы, тыв сирдариназын  
эмп учреждениеларыгар тери-  
нэр-салдайар практический, ме-  
тодическая неменү чүүкүрдүү.  
Байы болшитти-коруутуу утуз-  
наахтык үрдөтүү булаллар.  
Итини сарғы олохтоох усулду-  
буйеларга сий тубанынэрэн,  
эмп тэрілтәләрин материал-  
тай базаларын бодорготуу  
инвентарынаи, технический  
средстволарынаи, оборудова-  
ниеларынаи салгын хатчы  
йынга сүрүн болбомто уурул-  
ухоатах, бөвнөччү хонструюул-  
га ылыштылаахтахтар

三

— 1974 салттан оройнан да-  
ы эмтийр-санитарнай хлабо-  
лынка сунал неменү ошорор ат-  
деленинеба үзүүлийн. Коллек-  
тивым түмсүүлээх, зайлзэх.  
Кэллээн бастакы күнсэргийн  
олохтоох усулуобуйга уретыла-  
рын, тухох ыарахаттардацны  
ынтын билийнинэрбүйттээр. Би-  
лигийн бойж сага кэлбэгтээр  
үератэр буоллум. Ол ийн 50  
лынам колективынгар улахан-  
ын нийтийнбум.

Кыра оболорго аналлаах астар хайсан да адалытынбаттар, үргүн ас дагыгэ эрэ бъя? буолаачы, Ардыгар телефон-шарбыт алдьзананиар, төмьиа үзүүлэлзэвшийнээр эрэйднүүлээр, — дэлхүү депутат Л. Ф. Чандлагина

Чурапчы нүүлүн жарыстым-  
гаадатын туунан депутат  
**Т. В. Владимирова** эттэ, Кинес-  
итинтэн салтын ДАЭС уматы-  
гыны тобубо ууга кутуллэрдэв,  
саас ойлонортон сүйүү чибүү  
ма ыраастамматын, коммуудаль-  
ний предприятиелар уснаа  
түлсаран онгоруу комбинаты  
аңыыр ууну тизийбөтни, угус  
сырылаах кийн уулуссалчарга  
кураан күнжэрэг уу нутуулба-

Санэгидстанция юылабырайт враха Т. С. Пөсельская, изванилизиньзин эмтэйшини сэргэ ма-рынгтан сэрээтэд дъяналыг эми-үлэниттээрэ вытар эбзэйинис-тээхтэрэн ижисэн турал, ово-терилгэлээрэ олус нылзүрэс дынолаэрэг үзүүлиллэрийн, үүс-кэвийнчнээзэх пүүнчарга бааныктар сухтирын, ма-сыаха избилийнэтэр Сог-тийра кынадлыбаттарын, үүт зэвдүү-тар сонхозтартан кипрэг үРУ-ас айшарын-кутушарын са-тмы критикаса тарта.

C. A. HEUGER

